

Joan Jaurés neish dins lo Tarn a Castras, en 1859. Dinc aus sons 17 ans, viu dins la bòrda de la Fedial, dambe los sons parents Jules e Adelaïde, e lo son frairòt Loïs. Passa ua enfança urosa a la campanha e lo remembre d'aquera vita paisana e de las suas dificultats n'ac deisharà pas jamès. Ei un escolan deus excellents, plan sovent onorat. Prumèr, debutua ua carrièra de professor de filosofia au licièu d'Albi.

Passionat de politica, en 1885, ei elegit deputat deu Tarn après aver hèit, lo mes sovent, la sua campanha en occitan dins las bòrdas e los lòcs publics.

Consacra las suas prumèras accions politicas a las condicions de trabalh deus paisans e a l'ensenhamant. En 1911, valoriza l'ensenhamant de l'occitan coma un atot entà l'apprentissatge de las autas lengas latinas e deu francés. N'ei malurosament pas seguit...

Entre 1889 e 1893, deveng socialista (corrent politic que defen l'egalitat entre los òmes e lo milhorament de las suas condicions de vita). N'ei pas mes deputat mès ensenhaire a la facultat de Tolosa e maire-adjunt a l'instrucción publica a la comuna de Tolosa.

En 1893, encoratjat peus minaires de Caramauç, un novèl còp Jaurés ei hèit deputat. Deisha alavetz la sua carrièra d'ensenhaire e se consacra sonque au melhorament de la vita obriera. Defen la necessitat de la collectivizacion deus mejans de produccion.

En 1898, luta entà la reabilitacion deu capitani Dreyfus, capitani francés de religion judiva acusat d'aver balhat documents aus alemands, e condamnat a perpetuitat au camp de forçats de Caiena. Aquera accion n'ei pas compresa e l'escarta de la vita politica e ensenhaira, se lanza dins lo journalisme.

En 1902, ei un còp de mes elegit deputat a Caramauç (le que'n demorarà dinc a la sua mort) e preng lo cap deus socialistas de l'Assemblada nacionala.

Après « La Petite République », en 1904, fonda lo quotidien « L'Humanité », que dirigish dinc a la sua mort.

JÒC



La bòrda ont a creishut
Vila d'origina
Lo son despartement
Foncion politica la mes ocupada
Lo son partit politic
Prumèra entreprise obrèra
Vila obrèra deu Tarn
Capitani jusiu
Nom deu son assassin



Pertrèit deu Joan Jaurés

LEXIC

Socialisme : idèa que defen l'egalitat entre òmes e lo melhorament de la sua condicion de vita.

Deputat : persona elegida entà representar lo poble a l'assemblada nacionala.

Militant : persona que cerca per l'accion a deféner ua causa.

Entremieie de las suas beras accions politicas, podèm citar :

- las leis d'assisténcia e d'assegurança, e las caishas de retrèita.
- l'instauracion de la jornada de trabalh de 10 horas.
- la jornada de trabalh de 8 horas entaus minaires.
- lo vòte d'un jorn de repaus ebdomadari (en principi lo dimenge).
- la luta entà l'ententa deus pòbles e lo manteng de la patz.
- la luta contra lo colonialisma.
- la luta contra la pena de mort.

Ei assassinat lo 31 julhet 1914 per Raoul Villain, extremista de dreta, a la velha de la declaracion de la prumèra guèrra mondiala. Morish entà las suas ideas.

QUESTIONS

Relheva quauquas iniciativas de Joan Jaurés qui pròvan lo son engatjament socialista.

Au hiu deu son engatjament politic, quins son los grans domènis que Joan Jaurés defen ?

En 1923, la vila de Caramauç inauguraua estatua de Joan Jaurés. Au ton punt de vista, perqué ei representat atau ?

Joan Jaurés a fòrça obrat entà la patz entre los pòbles, per quinas rasons ?

Qué simboliza l'ahèr Dreyfus a l'epòca deu Joan Jaurés ?

Perqué l'escola ei tan importanta entau Joan Jaurés ?

En batiar atau lo son jornau, sus quin ideau Jaurés bastish lo son projècte socialista ?



Estatua de Jaurés a Caramauç

FRISA CRONOLOGICA

1881-1882

leis Jules Ferry :
l'educion deveng liura,
gratuita, obligatòria dinc a
12 ans e laïca.

28/06/1914

assassinat de
l'arquiduc d'Austria a
Sarajevo

31/07/1914

assassinat de
Joan Jaurés

03/08/1914

declaracion
de guèrra de
l'Alemanha a la
França

